



TSEBISO!

TSEBISO!

TSEBISO!

Lekala la Thuto le Koetliso le tsebisa baokameli ba likolo tsohle tsa likonyana, tsa mathomo, tse bohareng, tsa thuto ea matsoho le tsa thuto e phahameng, matichere, batsoali, baithuti le sechaba sohle ka kakaretso, hore: ho latela maemo a renang a lefu la “Coronavirus”, COVID 19, likolo tsohle li tla koaloa ho qala ka la 19 Tlhakubele, 2020 ho fihlela la 17 'Mesa 2020. Lithuto li tla tsoelapele la 20 'Mesa 2020 ha maemo e-ba a boetse setloaeling.

Boemong bona bana ba likolo tsa mathomo likolong tse tlasá Leano la Thuto e sa lefelloeng ke batsoali (FPE), ba tla ea sekolong ho ea fumana lijo feela ba ntó khutlela malapeng. Sena Lekala le se etsa ka lebaka la bana ba tlokotsing, bao lijo tseo eleng tsona feela tseo ba li jang ka letsatsi. Baokameli ba likolo ba lebeletsoe ho etsa lithopho tse tla lumella bana ho ea likolong ho ea fumana lijo ka mekhahlelo ka mokhoa o tla fekisa sekahla sa ho khobokana sebakeng se le seng ka nako e le 'ngoe.

Molaetsa ona o totobatsa hape hore: Lipapali, likopano, lithupelo le Maeto a boithuto a matichere la bana ba likolo a emisoe hang-hang.

Tsebisiso ka Lekala la Thuto le Koetliso

